

O ka dira bjang go

Hlokomela dišupo/dika tša twatši ya Corona



Ithute gore naa o ka bona bjang dišupo tša twatši ya Corona

Dišupo tše kgolo tša twatši ya Corona ke tše di latelago:

- letadi
- go gohlola
- go hema ka boima

Go hema ka boima:

- megolo ye e leng bohloko
- go lahlegelwa ke tatso goba go nkgelela
- bohloko bja mešifa



Tseba gore o ka dira eng

GE EBA O NALE DIŠUPO TŠE

- Dula ka gae gomme o ikhutše.
- Ge eba lenaneo la ECD le diragala legang la gago goba ke wena morutiši o le noši, letšetša batswadi gomme o ba lemoše gore o tswalela lenaneo la gago.
- Bula, goba tšwelela ka lenaneo la ECD ge ngaka e go eleditše gore o ka dira bjalo.

HLOKOMELO GOBA SEKRINING KA MEHLA

- Dula ka gae gomme o ikhutše.
- Ge eba lenaneo la ECD le diragala legang la gago goba ke wena morutiši o le noši, letšetša batswadi gomme o ba lemoše gore o tswalela lenaneo la gago.
- Bula, goba tšwelela ka lenaneo la ECD ge ngaka e go eleditše gore o ka dira bjalo.

TIIŠETŠO YA MAEMO A TWATŠI YA CORONA

- Ge wena, mošumi mmogo goba ngwana, go hwetša gore dipoelo tša dihlahlobo dire ban ale twatši ya Corona, lemoša batswadi ka ponyo ya leihlo
- Hlwekiša lenaneo la gago gabotse ka sebolai ditwatši (bjalo ka bleach or jik)
- Lemoša balaodi ba Profense ya gago, ba lefapha la Social Development gore ba go fe maele gore o ka tswalela lenaneo la gago naa.

HLOKOMELO YA DIŠUPO

- Ge ngwana a bontšha dišupo mosegareng, mo katoše baneng ba bangwe, gomme o mofe sešira-sefahlego. Letšetša motswadi go tlo tšea ngwana.
- Ge mošumi mmogo a hlagiša dišupo, mo romele gae di sa tloga fase.
- Hlwekiša gabotse mafelo le mabato ka moka ao motho wo a hlagišitšego dišupo a di swerego, gomme o lemoše batswadi ka mona tšatši leo.
- O se dumele motho yo a bontšhago dišupo tša twatši ya Corona go boa lenaneong la gago ntle le lengwalo la ngaka, le sešupo sa go bontšha gore ga ba na twatši ya Corona.

Gopola gore, bao ban ago le dišupo, ba swanetše ba dule gae, gomme ba letšetše kliniki ya kgauswi goba Nomoro ya tšhoganetšo ya
0800 029 999
go hwetša maele a gore o ka dira bjang.